

ЭНСИАЛИ

Нам улууһун хаһыата — 1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ

Тыл — омул баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биһирдии норуот бэйэтин ураты майгыннаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах.

Саха Республикатын Тыл туһунан Сокуонуттан

БЫБАР ● 97

КУОЛАСПЫТЫН БИЭРИЭБИН

Саха Республикатын Государственной Мунһабын (Ил Түмэн) Представителлэр палаталарыгар 30 №-дээх Нам—Кэбээни быбардыр уокуругар депутатка кандидат Егор Афанасьевич Пахомов Партизан нэһилиэгин быбардааччыларын кытта көрсүстэ. Депутатка кандидат бэйэтин программатын быбардааччыларга сийлини билиһиннэрдэ. Ханнык бабарар таһымнаах сокуону суруйарга толору бөлөмнөүбүн итэрдидибит.

Быбардааччылар биэрбит элбэх боппуруостарыгар астык эппиэттэри ыллылар. Г. М. Соловьева, А. Н. Парников, Е. А. Протопопов, П. Е. Соловьев, Н. М. Степанов бэйэлэрин этииллэригэр депутатка кандидатты толору өйүүллэрин туһунан эттилэр.

Ахсынны 28 күнүгэр буолуохтаах быбарга толору бөлөмнөүх, достойнай кандидат Пахомов А. Е. иһин куолаһы биэрэллэригэр быбардааччылары ыгырдылар.

Көбүлүүр бөлөх чилиэннэрэ: Е. Протопопов, П. Соловьев, Л. Аргунова.

НАМНАРГА ЫҢЫРЫЫ СУРУК

Саха сиринэҕи Норуот эмчиттэрин ассоциацията Кэбээни, Нам улуустарыттан Ил-Түмэн аллараа Палататыгар депутатка кандидаттыан турбут талааннаах юриһы, Саха норуотун медицинатын, итэҕэлин туруулаһан көмүскээччини, тыа сирин нэһилиэнньэтин ыар олобун туспарыны утумнаахтык туруорсааччыны, албыны-түөкэйи, былааннаан туһанан сирэйи саптынан хоро таһыны утары өр кэмтэн охсуһааччыны Саха сирин биһир нургуун уолун ИВАНОВ АФАНАСИЙ ДОРОФЕЕВИЧЭЙ өйүүргүтүгэр уонна кинини быбардыргытыгар ыгырар.

Налык сыһылардаах Улуу Эгсиэли хочотугар уутуйан үөскээн олоорор нам-нум майгылаах, дилин толкуйдаах Нам сирин дьонноро, үтүө доботторбут, биһиэхэ эмтэммит дьоннор Афанасий Дорофеевич Иванову быбардыргытыгар ыгырабыт.

В. КОНДАКОВ, СР норуот эмчиттэрин ассоциациятын президеңэ.

Ил Түмэн быбарыгар 30 №-дээх быбардыр уокурукка депутатка кандидатынан турбут Посельская Г. В. бэйэтин сайабылыаннаатынан кандидат эбээһинин устунна уонна быбардааччыларын куоластарын Г. Г. Местниковка биэрэллэригэр ыгырда.

Ахсынны 3 күнүгэр, Партизан нэһилиэгэр, улуус дьаһалтатын баһылыга А. Н. Ядреев 1997 сыллаах үлэтин отчуоттаата. Онно Чекурова Т. И., экономика отделын сэбиэдиссэйэ, Попова В. В., улуустаабы финансовый управление начальнигин э.т., Шестаков Н. М., улуус кылаабынай врачын эмтиир чааска солбуйааччы, Сысолятин Г. П., тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальнига, Павлов М. М., ИДЬУО начальнига, Сивцева А. П., социальная харалта управлениетын начальнига, Макарова М. С., ийэ, оҕо, дьэ кэргэн отделын сэбиэдиссэйэ, Сивцев К. Е., правовой отдел сэбиэдиссэйэ, Дьячковская Н. Г., үөрэх улуустаабы управлениетын начальнига, Игнатьев Н. М., ЖКХ отделын сэбиэдиссэйэ, Ядрихинская К. К., пенсионнай сулууспа начальнига кытыннылар.

А. Н. Ядреев отчуотугар М. К. Аммосов төрөөбүтү 100, улууска үөрэхтээһин уонна Нам 1 №-дээх орто оскуолата төрүттэммитэрэ 125 сыллардаах юбилейдарын бэлиэтиир 1997 сылла улуус экономикатыгар, үлэтигэр-хамнаһыгар хайа да

УЛУУС ДЬАҔАЛТАТЫН ОТЧУОТА

Партизаннар «бэрт» дэстилэр

сыллардаабыр ыарахаттар үөскээбиттэрин бэлиэтээтэ. Кини улуус дьаһалтатын отделларын үлэһиттэрин ортолоругар уларыйылар тахсыбыттарын билиһиннэрдэ. Ааспыт сылга улуус мунһаба ыппыт үлэтин сырдатта.

Мунһааха Соловьева В. И., Соловьев П. Е., Павлов Н. С., Николаева Е. И. о.д. а. 40-тан тахса боппуруоһу ыйытан, улуус дьаһалтатын баһылыгын, дьаһалта эппиэттээх үлэһиттэрин, бөдөн тарилтэлэр салайааччыларын эппиэттэрин иһиттилэр.

Кэпсэтингэ тыл эттилэр: Соловьева В. И., пенсионер, Алексеев В. Г., ЖКХ начальнига, Атласов А. П., инбэлииттэр обществоларын председателэ, Соловьев П. Е., пенсионер, Кривошапкин Д. И., «Дьурул» ансамбль салайааччыта, Парников А. Н., пенсионер, Протопопов Е. А., пенсионер, Гуляев Ф.

Д., олохтоох орто оскуола директора.

Кинилэр кини котельнай оттуутугар таас чох нуормата аччатыллан, чобу тизийэр техника, уматык суохтарынан олохтоох оскуола, оҕо сада, спортивнай саала, балыһа, кулууп о.д.а. объекттар тымныйбыттарын, биридиллээн ыалларга оттук мастара, чохторо кыайан тизэлибэттин, хамнас, пособие кэлбэттин эттилэр. Ааспыт сайын нэһилиэк үгүс олохтоохторо сүөһүлэрин сүтэрибиттэрин, ИДЬУО үлэһиттэрэ уоруулары үгүстэрин арыббаттарын о.д.а. күннэҕи боппуруостарга тохтоотулар.

Мунһах кыттыылаахтара улуус дьаһалтатын 1997 сыллаабы үлэтин үчүгэйинэн сыаналаатылар уонна туһааннаах уураах ылыннылар.

В. СЫРОМЯТНИКОВ.

Бааһынайдары болбомтобо ылары туруорустулар

Ахсынны 4 күнүгэр улуус дьаһалтата Никольскай бөһүөлөгү тийэй, аһан эрэр сылга ыппыт үлэтин отчуоттаата. Мунһабы Никольскай бөһүөлөгүн баһылыга Г. С. Потапов салайан ытта. Отчуоттуур дакылааты улуус баһылыга А. Н. Ядреев оҕордо. Ол кэнниттэн мустубут дьон отчуот сүһүнүн дакылаатчыкка, дьаһалта отделларын салайааччыларыгар ыйтыгылары биэрдилэр. Ордук элбэхтик тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальнига Г. П. Сысолятин эппиэттээтэ, быһаарыылары биэрдэ. Никольскайдар ГУП ыһыллытын түмүгүнэн үтү, эт бородуукталарын туттарыы, баттары бүтэһиктээх сыһаараларын, бүгүңнү туруунан ГСМ-га, үл-харчы өтүгэр нэс-күүс төһөтүн сурастылар. Правопреемник Ю. С. Осетров отчуоту оҕорботун ахтан туран, оннооҕор ревизия оҕорторор баалаахтары эттилэр. Г. П. Сысолятин «биһиги управлениетын ыгыран, утарыта олоор балаһыанньаны быһаарсарга» бөлөмнэрин иһитиннэрдэ. Итини таһынан олохтоохтор пенсия аабыллытыгар, оҕо пособиетыгар сага уларыйылар, ведомственной льготалор тустарынан у.д.а. элбэх ыйытылары биэрдилэр, сорохтор квартираларыгар газ киллэринитин, сеуда туһунан ыйыталастылар.

Бу кэнниттэн мунһааха мустубуттар кэпсэтингэ киридилэр. М. П. Андросова: «Кырдык, республика үрдүнэн тыһааннаах кэм аһан эрэр. Никольскайга

ГУП ыһыллан, 8 бааһынай хаһаайыстыбата үөскээтэ. Онук улахан охсууну ылбатыбыт дьон этээри гынабын. Нэһилиэгим дьонно сытан биэрбэтэхтэригэр үөрэбин. Дьону үлэҕэ ииттибит, дьон бэйэтин туһугар алдархайдабын мөхсөр, бэйэтин көрүнэр, дьыалатын туһугар кэпсэтэр, сүүрэр эбит дии санаатым. Ол гынан баран, докумуону оҕос-тууга практической көмө тариллэрэ буоллар, Аны 1998 сылга туорахтаах культура сэмэтин барыбытыгар көрүү этигит, быйыл Бережнев эрэ ыһынна. Никольскайдар туруорсар туруорсуубут, баар тэрилтэлэригэр биһини сарыйбакка, биһигини нэһилиэк быһытынан хааллардыгыт. Оскуолабын саппакка, өссө 9 кылааска тирдэр туһугар туруорсар. Дьаһалта үлэтин үчүгэйинэн сыаналыбын».

М. П. Колесова: «Совхозпун, коллективной предприятияны аһыйабын, уопсай үлэлиир быдан ордук этэ, билгин дьадаҕы элбээтэ. Паай үлэригитигэр кимизэхэ туох, төһө тиксибитин билигин да билбэппин, техникатан эмиэ. 15 сыл маньык-сыттабыт кыспар өлөөрү гыммыт тыйы анаабыттара. Тугу эмэ ыйытаары гыннахтарына паай комиссията быһаарбыта диилэр. Мин байбатах киһи ытыбын...».

М. И. Шадрин: «Никольскай улуус биһир кырдыаас бөһүөлөгэ. Күн бүгүңүгэр дьэри типовой тутуу дьон суох. Бу кулууппун көрүң — эл-эргэ, дьесадыт — квартира. Урукку кэмгэ

наар Хамаҕаттаҕа кириэбит, туох да улахан сайдыыны ылбатахпыт. Биһигин мунгутаан сайдыы кэмигэр барыны бары сабын сыһаа буолуон сөп: барытын учуоттуургутугар бабарарбын. Оскуола, дьесада котельнайын үбүн көрөн, газ киллэртэрэргит буоллар. Аны туран сүөһү сүгүүтэ быһынай курдук буолаары гына, тугу да булан ылбаккын, ону сүрүнүүр киһи. Улуус дьаһалтатын бу сыллаабы үлэтин «үчүгэйинэн» сыаналыбын».

Итини таһынан кэпсэтингэ тыл эппит бурдук музейин директора Г. И. Кривошапкин улуус администрацията үрдүк таһымнаахтык үлэһиттэрин, кадрлары сөпкө сүүмэрдээн, улахан болбомтону капитальной тутууга хатаабытын бэлиэтээтэ. Ииники өттүгэр бэрээдэги туспарыыга, арыгылааһыны, наркоманияны утары үлэни күүһүрдэргэ бабарда. Никольскайга баар бурдук музейин котельнайын оҕорторбутун, өссө газ киллэртэрэри наадалаабынан аахта, дьаһалта үлэтин үчүгэйинэн сыаналаата. А. Е. Ипполитова, В. Я. Титова эмиэ нэһилиэк быһытынан хаалан, саамай сэргэхсийэр сирдэрэ — оскуола өссө улаатарыгар, бааһынай хаһаайыстыбаларын үлэригэр болбомто күүһүрүгүгэр бабардылар.

Бүтүүтүгэр никольскайдар улуус дьаһалтатын аһан эрэр сылга ыппыт үлэтин «үчүгэйинэн» сыаналаатылар, хас да пууннаах уураабы куоластан ылыннылар.

К. ОЛЕСОВ.

Нам улууһун баһылыгар А. Н. ЯДРЕЕВКА,

Үөрэх управлениетын начальнигар Н. Г. ДЬЯЧКОВСКАЯҔА.

СУРУК

Баһиги, Хатын Ары И. Е. Винокуров аатынан орто оскуола учууталлара, «Эгсиэли» хаһыат ахсынны 2 күнүгэр бэчээттэммит 1 Хомуустаах оскуола комплексин учууталларын Нам улууһун дьаһалтатын баһылыгар А. Н. Ядреевка, үөрэх управлениетын начальнигар Н. Г. Дьячковскаяҕа аһаас суругун бэйэбит коллективтыгар ааһан, кэпсэтинэн баран, үүт-үкчү итиник усулуобуйага олооробутун, үлэлирибитин этэбит. Оскуолабыт тон хаһаа буоллабына, туох күттүннэх үлэ-хамнас, үөрэх-итини баар буолуой?!

Балаһыанньаны биллэрэбит:

1. Быйылгы үөрэх дьылыгар кириээт да, оскуола тымнытынан сибээстээн, балаһан ыйын 29—30, алтынны 1 күнүгэр үөрэх күнэ тохтотуллубута.

2. Бу күннэргэ, чуолаан ахсынны 1, 2, 3 күннэригэр котельнай расшрителэ тоҕон, үөрэммитибит.

3. Оскуоланы газтаһын бырайыага 1994 сылтан оҕоһулан бүтэн, үрдүк салалтага тиердиллибитэ да, күн бүгүңүгэр дьэри быһаарылла илик.

Аппааны бөһүөлөгэ газтаһынга толору кириде, «ураа» диэтибит. Хайбал бөһө. Оттон кэнчээри ыччаппыт үөрэнэр, үүнэр-сайдар оскуола уонна кини учууталларын олоорор уопсай дьэһэ эрэ арыыланан хаалбытын хайдах өйдүүххэ сөбүй?

Бу күһүн учууталлар уопсайдарыгар газовой билити киллэриэхпит дьэ үөрдөн-көтүгөр үлэлээн иһэнэр, үлэлэрэ эмиэ умуллан, умчуллан эрэр.

4. Бу күһүн оскуола котельнайын «Якуттехкоммунаэнерго» биэрэх буолан баран, ханнык эрэ бириччинэн эмиэ тохтотуллубута.

Нэһилиэк сэбиэтин мунһаабыр нэһилиэк дьаһалтатын баһылыгын солбуйааччы Новгородов А. Г. иһитиннэрибитинэн «Якуттехкоммунаэнерго» оскуола котельнайын котелларыгар экран уонна поддури олоордохтаах дьэ буолубута. Толорулуохтаах үлэлэр сметалара оҕоһулан бүтөн, харчыта көрүллэрэ эрэ хаалла, оччотугар котельнай итинни биэрэр кыаба 2—3 төгүл үрдүөҕэ дьэ эрэннэрибиттэрэ.

Кыс ортотугар дьэри эрэннэриллибит оҕоһулла илик, үлэлэр сабаламматылар.

Улуус уонна нэһилиэк баһылыктарыттан А. Н. Ядреевтан уонна В. Г. Кутяркинтан ыйытыахпытын бабарыт: саатар ити суол олоххо кириэр кыахтаах дуу эбэтэр харчытан иһнэн, туолбакка хаалар ыра санаа дуу?

Оскуолаҕа итинни ытыгыны болбомтобо ылан, үлэлиир, үөрэнэр усулуобуйаны хааччылары туруорсабыт.

Хатын Ары орто оскуолатын педколлектива, 50 киһи илин баттаата.

КИҢИ — КИҢИЭХЭ

ӨЙӨБҮЛЛЭЭХ ҮЧҮГЭЙ

Төһө да олохпун ыарахан буоллар, үл-харчы тийбэттин үрдүнэн Нам селотун общественноһа ааспыт күннэргэ инбэлииттэр Бүтүн аан дойдутаабы күннэрин тэрээһиннээхтик ытта.

Нам селотун ветераннарын «Иэйи» кулууба уонна улуустаабы кини балыһа ветераннара село иһигэр баар инбэлииттэр уонна кырдыаастар дьэһэригэр, ону тэҕэ түбдиһансерга концерт көрдөрдүбүт.

Нам селотугар дьэһэ олоорор пенсионердар Г. Я. Филиппова, Ф. И. Рожина, А. Р. Амонова, А. В. Попова, А. П. Кривошапкина ас астааннар кыамматтар дьэһэригэр олоороччуларга биһигинэн ыппыттар киһини долгутар түгэниэн буолар. Бу мань этэн эр-

дэхтэрэ — киһи киһиэхэ истиг сыһыана дьэ. Иһнэ гынан кыамматтар дьэһэригэр улахан үөрүү-көтүү арыаллаах дьоро күн үүнэ ааста.

Уус-уран самодеятельность актыбынай кыттылаахтара ис сүрэхтиригэр иһэн ыллаан-туойан көрөөччүлэр биһирэбиллэрин ылдылар.

Мэлдьы биһиги көрдөһүү-бүтүн быһа гыммат Василий Михайлович Павлов — кылаабынай врачы хаһаайыстыбаннай чааска солбуйааччы төһө да бензин кырыымчыгын үрдүнэн кэлэригэр-барарытыгар транспортунан хааччылытын иһин истигтэн истигник махтанабыт.

М. ВИНОКУРОВА, Кини балыһа ветераннарын сэбиэтин чилиэнэ, село ветераннарын сэбиэтин культмассовига.

БЫБАР ● 97

КАНДИДАТ ТРИБУНАТА

Күндү быыбардааччылар, үтүө күнүнэн!

Мин эниги иннигитигэр бүгүн депутатка кандидат быһытынан бэйэбин бэйэм туруорунан кэпсэтэ олоробуттан соһуһааччы, сөбөөчү да үксэтэ. Араас боппуруостары биэрээччилэр да бааллар. Онон маны бэйэм саныырбынан кылгастык быһаарыны сабалыым. Онон программаны кытта билсининэрим.

Маннайгытынан, минигин долгулар боппуруоһунан буолар бу мин орто дойдуга төрөөн атабым үктэммэтэх сирэ баранан да барда бадаҕа. Сири-дойдуну син балаача кэрийдим, дыону-сэргэни да кытары билсэтим. Ол эрээри бу Энциэли эбэ-хотун курдук кэрэ айылгалаах, баай-тот дойдуга дыон тобо мөлхөтүк олорор дьон санаа муучулуур. Манна уутугар киир көмүс хатырыктааҕа, хочотугар таҕыс оҕуруот аһын арааһын дэлэчи олодуохха сөп, эгэ тыаларыгар булдааһа, түүлээбэ дэлэйэ. Сыһытыгар төһө бабарар сыспай сиэллээби сырырдыахха, хонобор муостаабы хончотуохха сөптөөх остуорууа дойдуга мааны сир. Эбнитин айылгалааһа кэлин турар, суола-ниһэ уунан, сири-сэргэни хаайтарыыта суоҕа, дыонун-сэргэтин майгыта да үчүгэйэ, энигэ бэйэлээх кэрэчээн кыргыттардаах, хоһуун уолаттардаах, дыонун-мааны дьоннордох.

Дьэ тобо сатаматый бу дойдуга дьон байылыаттык олороро?

Дьэ тобо сатаматый манна мааны куораты сандаардар?

Аттыбытынаабы улуус Покровскай хайы-үйэ куорат статуһун ылла эбээт.

Дьэ уонна тобо дьонтон-сэргэттэн итэбэс туттан, намыһахтык сананан олоруох тустаахпытый? Бу биһиги боростуой үлэһит дьон. Дьэ ол иһин кэллим!

Кэллим үлэ, олох туһунан кэпсэтэ, күннээби кыһалгалары билсипэ.

Көңүллүүр иннигит ону бар дьонум.

Болдойон истэр иннигит үтүө мааны ытык дьонум.

Аны иккис боппуруоскутун быһаарыым.

— Эн биһиги бааммыттан харчы уоран биһигини хамнаһа суох хаалларбытың, хаайыгыга бара сыспытың. Мантан кыбыстыбаккын дуо?

— Даа дьэ ыйыты. Эпийэт манньк. Мин 1991 сыллаахха бу улууска үһүс кининэн бааһынай хаһаайыстыбаны сокуоннайдык регистрациялатан, сокуон бары хараһын туһунан үлэбин саҕалаабытым. Үлэбэр сүрдээрин үлүһүйбүтүм. Тэрээһин үлэнэн дьарыктанан бардытым. Ол түмүгэр Нам селотугар маҕаһыннаах этим. Көбөкөнгө, I, II Хомуостаахха агеннар көмөлөрүнэн аты-эргизин тохтоһон аһыталаабытын, Якутскайга тиис кабинета, керамическай сыах тэрийбитим. Ону таһынан Намга госбаан комбаан буола уларыһытыгар кыттыһыны ылбытым. Манна улуус улахан тэрилтэлэрэ: КП-лар, совхозтар уо.д.а. уопсайа 47 тэрилтэ үп уган кыттыһыһыт. Бу Коммерческэй баанга тэрийээчи быһытынан угуллубут үп 10 бырыһынын, бэйэм үлэлээн булбут харчыбын уган кыттыһыһыт.

Дьингэр бу оройуон экономикаһын бөбөрөгүтүгэ маннайгы бочумнаах хардыым этэ. Санаан көрүң очотообу атын 46 кыттыгастарбар хастыы бырыһыан тиксэр эбитий? Онон бу Комбааны саамай сүрүн бас билээччи мин этим. Ити хас биридингит кэтин олорор ырбаахыгыт дуу, чааһынай массынаһыт, дьинэбит-уоккут курдук син биэр мин бас биллим ахсааныгар сокуоннайдык киирсэрэ. Бу өйдөнөр ини.

Оччолорго мин Якутскайтан икки баантан кредиттэй харчы ылбытым. Онон бу бааммын гарант быһытынан туһаммы-

тым. Харчы ылан баран маҕаһыннарбар араас табаар, техника уо.д.а. эргинэргэ анаан ылбытым. Уонна массына аҕала Япониялаабытым. Бытар фирмам барар срокпугун хойгутан, төлүүр болдьоһум аһан хаалбыта. Япониятан кэлбитим хайы-үйэбэ Якутскай бааннара инкасса онорон устан ылбыт этилэр. Сүһүнүн баан бэйэтин харчытын. Эниги үлэлээн ылбыт хамнаскыт харчытын буолбатах. Онон ол кэмнэ бу улууска хамнаһы кыһайан төлөөбөт буолуу республикага маннайгынан саҕаламмыт кэмэ этэ. Дьон долгууута саҕаламмыта.

Олохтоох улуус дьаһалтата ити итэһини миэхэ көлбөрүтүгэрэ санаммыта. Төһө эмэ мин Япониятан кэлин баран дуоҕабар быһытынан баанга иэспин табаарынан, техниканан төлүүр дуоҕабар онорсон төлөөбүтүм үрдүнэн. Минигин туох да олобо суох ылан хаһайан кэбиһэллэр. Эбнитин билгини баһылык быраатын И. И. Ядреевы кигэн ОБХСС-нан хоһуубунай дьыаланы олобо суох тартарар. Онон тугу да билбэккэ сууккаҕа 18-тыы чаас үлэ түбүгэр түһэ сылдьан түрмэбэ барар иэдээн миэхэ суоһуур.

Үлэ-хамнас ыһыллар, үлэһиттэрим икки атаһарынан куоталлар. Кэпсэтиллэх фирмаларым араас дуоҕабардарын көтүрэллэр. Дьэ, ол кэнииттэн мин ханнык балаһыаньаҕа киирибитим өйдөнөр ини? Кыһыта баар иэспин төлөөбүтүм кэниэ ол сууматтан иккис бүк үлэһит ресурсаах олорон эһилибитим. Төрүөтэ баһылык бааһынай хаһаайыстыбатын сокуоннайга суох сабан кэбиспиттэн.

Дьэ, бу кэнииттэн баһылыктар миэхэ хайдахтаах курдук материалнай, моральнай хоромньу-

ну онорбуттарын санаан көрүң. Онообор сорохтор икки-үс сүүс тыһыынча сыһын уордардахтарына, эбэтэр былдыаттарына буорайаллар буолбаат.

Баһылыктар дойдохтууларын курдук мин өттүбүттэн ханнык да докумуону подделкалааһын, махинация суоҕа. Ол барыта судейнай экспертизанын чуолкайдык быһаарыллыбыта.

Кинилэр бу олобо суох буруйдааһыннарын улуус уонна республика прокуратурата уонна народнай суут сөбө суоһунан аахпыт. Онон мин хас биридингит курдук сокуонунан ыраастаммыт, ыраас киһи олоробун. Уратым дьин маннайгы рыночнай сыһыан үлэтин хамнаһын сиэртибэтэ буоллум. Онон тундур бу биһигини араҕаччылаахха, кыһалганыгар көмөлөһүөтэх олохтоох дьаһалта быһаччы буруйунан буолбута ордук хоһомтолоох. Ол да иһин бу үрүн дьэ үлэһиттэрэ күн бүгүнүгэр дьэри минигин сөбүлээбэттэр, туораталлар. Онон кинилэр минигин утары ыһтар политикаларын, хоһуннарылаах, кирдээх сиэрсээрдэрин истибэккитигэр көрдөһөбүн.

Киһи бэйэтин олобо үлэтэ, хамнаһа бу дьиннээх программа.

Дьингэр өйдүүр иннигит, мин атыһыһыр табаарым сыаната маҕаһыннарбар чөлчөкү буолара. Араас суоллаах табаардары буларым.

Кыаммат инбэлинт дьоннорго көмөлөһөр этим.

Улууска араас спортивнай, культурнай мероприятиялары ыһтарга бэйэм үлэлээн булбут үпүн ороскуоттуур буоларым.

Спортивнай күрэхтэһинлэри тэрийэргэ мин бэйэм харчыбын уган турар кинигэ суруйан бэчээттэтэр буоларым.

Онон да атын дьыала-

ны дьон-норуот туһугар дьин толорорум.

Быыбар хампааньата кири-хоһу хостотууга туһуланыа суохтаах.

Бүгүн мин бэйэбин арабанар да санаам суох. Ол мин эдэр сылдьан ханна хаста лауреаттаабытым, тустан көбүөргэ ситиһинилэрим. Дьэ кэргэним спортивнай олобо толорор общественнай үлэлэрин сырдатан, ханна хас спортзалы тутуспуппунан, дьини-уоту онорбулпунан чабыллар баам суох.

Биһиги кэпсэтиэх тустаахпыт салгыы хайдах дьаһанан тус олохпун уйгунан тупсарар туһунан.

Ол инниттэн эниги уонна бэйэм бириэмэбин харыстаан арааһынай таһымнаах артист доҕотторбун, эбэтэр спортивнай табаарыстарбын, олимпиецтары ыһгаран эһинэх киһиргэнэр санаам суох.

Кинилэр кэлин биһиги үлэлэтэр пилорамабытын дуу, хлебопекарнябытын дуу, эбэтэр ыһахпытын ыһан көмөлөһүөхтэрэ суоҕа.

Биһиги бэйэбит олохпутун бэйэбит оҕостуохпут. Ону бигэтик өйдүөххэ наада.

Билигин тыһыынчанан сыллар усталарыгар история бэйэтэ айбыт сокуоннарын, оччолорго дьон-сэргэ ылыммыт уураахтарын.

Россияга 1916 сыллаахха дьэри историяны ырытан көрүң. Чыгыс хаан саҕаттан атыһыһыттар оруоллара үрдүк буолара. Норуот уонна былаас ону билинэрэ. Ол иһин кинилэр сокуонунан араҕаччыланар буолаллара. Норуот убаастабылынан туһаналлара. Олобу сайыннарааччыларын, бородууксууһаны батарааччыларынан кинилэр буолаллара. Онон күн бүгүн кинилэр «предприниматель» дьин кэрэгэтиллэн ааттанар термининэн ааттанар буоллунн бу үлэлээн итилл-

лээчилэр уонна атыһыһыттар. Уонна былааһынан, нолуогунан чиновниктарга хайдахтаах курдук ыбылы кыпчыттаран олоробутуй? Үлэһит норуот статуһа үрдүктүк тутулдуох тустаах. Кулут буолуу психологиятыттан босхолоноох тустаахпыт. Биһинэх үлэһит дьонго тугунан да туһалаабаат салайааччылартан, бэйэ-бэйэбитин утарыта туруоран онон саатыыр чиновниктартан тутулдуучу босхолоноох тустаахпыт. Мин ол иһин туруулаһабын. Ол барыта үлэһит итиллээчи интэриһингэр буолуохтаах.

Күндү үлэлээн итиллээчилэр, атыһыһыттар биһиги бары түмсүүххэтин, санаабытын-кууспугун холбооххайын. Оччоҕо эрэ оҕоһулдан таһар бородууксууһа хаачыстыбата тупсуо, батарыллыта нымсатыһыа. Онон таһаарар тэрилтэлэр үлэһиттэригэр интэриһэстэх буолуо. Мин бүгүн ол иһин кэллим эһинэхэ.

Ким үлэтэ суох, ким үлэлээн итиллээчи бэйэтин үлэтин түмүгүттэн астымат. Билигин салалта кураанах куолуттан салгыбыт дьонноргу бука бары мин тула түмсүн. Биһиргэ үлэлэһин дуоҕабарын түһэрсэһин.

Куоластаан мин кандидаттурабар.

Биһиги төһөнөн түмсөбит даһаны, соччонон өйдөһүөххэһин, өйөһүөххэһин! Оччоҕо олохпун иһин дьэки сыбарыйыа.

Билигин минигин уонна бэйэбит ортобуттунан депутат быһытынан туруоруг. Мин туруулаһыам үлэһит киһи өйө-буллээх буоларын иһин. Ол олоһум сүрүн соруга. Өйдөөң, уруктун, охсуһун бэйэбит үлэлэһит үлэһит көмүскэллээх буоларын туһугар.

Ол иһин куоластаан мин кандидаттурабар!

Р. ЕГОРОВ.

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУННЬАБЫН (ИЛ ТҮМЭН) ҮРДҮКҮ ПАЛАТАТЫН 18 №-дээх НАМНААБЫ УОКУРУГАР ДЕПУТАККА КАНДИДАТ

ЕГОРОВ Роман Романович БЫБАРДААЧЧЫЛАРГА ПРОГРАММАТА

1. СҮРҮН ХАЙЫСХАМ

Эрэннэрбит тылбын чэһинэйдик чопчутук уонна бигэтик олохо киллэрингэ үлэлэһин.

Хас биридин киһи байылыат олохтоноруттан Государство бөбө туруктанар дьин сүрүн хайысханан салайтаран үлэһин.

2. ЫҢЫРЫЛАРЫМ

Быыбардааччылар уонна предпринимателлэр биэр санаалаах итинэн биэр түмсүүлээх буолуобун. Оччотугар икки өттүттэн көмөлөсүһүн үлэни-хамнаһы күүһүрдүөхпүт, олохпугар быһаччы наадалаах аһы-таһаһы дэлэчи хааччынаахпыт.

Кураанах тыллааҕар дьыаланан дьарыктаныы бары өттүнэн ордугун өйдүөбүң.

3. СЫАЛЫМ-СОРУГУМ

1. Намнаабы уокурук быыбардааччыларын олохторун туругун тупсарыыга улгумнук кыттан республикатаабы элбэх ободоох дьэ кэргэн Ассоциациятын аһынан-таһаһынан, атын да көмөнөн хааччылар филиалларын уонна эбилик предприятиялары Нам улуугар аһан үлэлэтэри ситиһин.

2. Оболор эт-хаан өттүнэн чэгээн-чэбдик буолалларын ситиһэр туһуттан, Нам улуугар сайынгы үлэ-сыһыалааҕа лааһырдарын тэрийэн үлэлэтини тэрийин.

3. Улууска тэриллэр аты-тутуу (рынок) сыанатын намтатарга дьулуһуом.

4. Бааһынайдарга переработка тэрилин туруорууттан саҕалаан араас хайысхалаах үлэлэри тэрийин.

5. Чөлчөкү сыаналаах тутуу матырыйаалын соботуопкалааһын тэрийин уонна да атын хайысхаларга ыһыһаам.

6. Үлэтэ суохтарга үлэ миэстэлэрин таһаарыыга быһаччы үлэлэһэбин.

4. ӨСКӨТҮН ДЕПУТАТ БУОЛЛАХПЫНА

— Ил Түмэнигэ нолуок судургу уонна чуолкай буоларын иһин, нолуок уопсай суумата аччырын иһин охсуһуом.

— Нолуок ыстарааптыр санкциятын бырыһыана юридическай уонна физическэй өрүттэргэ эһин ылар дохуотуттан үрдээбэтин модьуйсуом.

— Государственной Мунньахха Правительство графигынан оччоттуур уонна мэдлди хонтуруолга сылдьарын олохтоһуом.

— Улуустар дьаһалталарын уонна куораттар мэрияларын норуот хонтуруолугар киллэрэн турар, кинилэр ый аһын быыбардааччылар иннилэригэр оччоттууларын олоххо киллэрини туруоруом. Онон нэһилинньэ 50 бырыһыантан итэбэһэ суогу халтаһарына оччоту ытыллыбытынан билинэргэ.

— Республика салалтатын бары эйгэтигэр дьаһалта аппаратарын чиновниктарын мунутуурдук сарбыһыга тэтимнээхтик үлэлэһин.

— Бэрээдэги көрөр органныы общественность хонтуруолугар ылар сокуону таһаарыны ситиһэргэ дьулуһуом.

— Буруйу оноруу уонна коррупциятын утары норуот бүтүүн охсуһарын тэрийсэм.

— Ыччат дьон иллэг кэмнэрин культурнайдык атаарар усулуобуйаларын олохтуур туһуттан, кинилэргэ анаан спорт араас көрүңнэрин, сайынгы үлэ уонна сыһыалааҕа лааһырдарын, айылганы уонна төрөөбүт айылганы үөрэтэр похоттары онтон да атын чэбди-гирдэр дьаһаллары ыларга дьулуһуом.

— Уччуоталлар уонна эмп үлэһиттерин, культура үлэһиттерин хамнастарын үрдэтэри туруоруом.

— Кыаммат-түгэмэт дьоннорго, элбэх ободоох ыалларга, инбэлинттэргэ, сэрин уонна тыыл ветераннарыгар чөлчү туһаайыллыбыт социальнай көмөлөрү оноруулары мэдлди туруоруом.

— тыа сири олохтоохторугар сири үйэ-саас тухары нэһилиэстибэ быһытынан аһытын ситиһин турар кэлин дьонго аренда эрэ көңүллүүрү туруулаһыам.

— Салалта хайа бабарар аппаратаын чиновниктарын хамнастарын үрдэ-анна суох үрдэтин уураттары мин сүрүн сыалым. Уопсай норуот ылар орто хамнаһын кээмэйигэр сөп түбэһиннэрэн сокуонунан олохтоммут быһаччы кээмэйи ситиһэргэ туруоруом.

— Дьон доруобуйатын харыстааһынга быһаччы үлэлэһин. Ол иһингэр стоматологическай кабинеттары арытталыам.

— Кыра кээмэйдээх кинигэлэри бэчээттээн искусство эйгэтин үлэһиттеригэр көмөлөһүөм.

— Бэйэм хоарасчекка үлэлээн ылар хамнастар олоһуом. Депутаткай хамнаспын Нам улуугун элбэх ободоох ыаллартан студениыр икки оҕо стипендия быһан аадырыстан турар аһыһын. Ону ыларга киирбит сайабылыанналары көрөн кимнэхэ биэрэри мин инициативнай бөлөһүм комиссията быһаарыа.

Күндү быыбардааччылар. Үрүн үлэһиттэр араас мунньахтарга кураанаабы эрэннэрэллэригэр бука салдан бардаххыт буолуо. Онон биһиги хара үлэһиттэр, предпринимателлэр, хардарыта өйөһүбүтүн күүһүрдүөбүң! Оччоҕо эрэ ас-танас дэлэһин. Үп-харчы элбэ. Уйгу-быйан улаатыа.

Р. ЕГОРОВ.

Редакциятан: Кандидат көрдөһүүтүн учуоттаан киһи матырыйаалара бэйэтэ хайдах суруйбутунан туох да көннөһүүтэ суох бэчээттэнэр.

«ЗНАНИЕ» ОБЩЕСТВО 50 СЫЛА

Сэтгэнийн 28 күнүгэр улуус миннигэр «Знание» общество төрүттэммитэ 50 сыла бэлиэтэнэ.

1947 с. Бүтүн Союзтаабы «Знание» общество тэрлээн билингээнгү дылы үлэ-лээн кэлбитин туһунаа иһитинэрини улуустаабы общество салайааччыта В.М. Бочкарев онордо.

Уһун сылларга нэһилиэн-нэ ортоугар билини-көрүүнү, сонуннары тиэрдиигэ үлэлэбит лектордар, пропагандистар мустаннар общество үлэтин инниктин сэргэхситэр туһунаа санааларын үлэлэтинилэр.

Общество үлэтигэр акты-бынайдык кыттан кэлбит «Знание» общество чилинг-нэрэ Т. К. Еремеева, В. В. Эверстов, С. С. Лугинов, И. З. Кривошапкин, Р. Д. Ушницкий, М. А. Сивцев, Г. И. Кривошапкин, М. Д. Кокорева о.д.а. общество үлэтин туһунаа ахтылары онордулар, инники соруктарга сүбэлэри биэрди-лэр. Общество үлэтигэр кэлэр да өттүгэр кыттарга бэлэм-нэрин биллэрдилэр.

Общество үлэтигэр актыбынайдык кыттыбыт ветераннарга Россиятаабы уонна Саха сиринээби «Знание» общество Бочотунай грамоталара, Махтал суруктара туттарылынылар.

В. МИХАЙЛОВ,
Нам с.

Норуот айымньытын уонна сынналагын киинэ

ахсынны 12 к. 17 ч.

«СЭГЭР»

билсини кулууба олохторун аргыһын көрсө илик 30-тан үөһэ саастаахтары сынналагын киингэр ыгырар.

ПРОГРАММАБА:

эдэр саас үнкүүлэрэ, маассабай оонньуулар, оһуохай, спринт-конкурс-тар, буйфет.
Кэлиг, сылдыг, дьол-гутун булуң!

Салгытын 4 стр. көр.

60 сыллар. Билиги, 50 ааһан эрэр дьоннор, оонньоколуу ойуокалыыр обо сааспыт билигини буолбут — Маалынкай-быт оскуолатын бүтэр-биһит номнуо ыраапыт. Санаан көрдөххө, кырдык даһаны, үгүс да күн-дьыл уу сүүр-гүнүү устан ааспыт.

Сааһыран истэх айы обо сааспыт аргыстара— үөрэппит учууталларбыт мөссүүннэрэ харахпытгар бу баардым илэ-бааччы көстөн кэллэр. Ол кэмгэ үөрэммит оло-лор, билиги, түмсэ эрэ түстэрбит үөрэппит ман-найгы учууталларбытын сүрэхпитигэр чугасты туган ахтан-санаан аа-һабыт, Оччобуна обо сааспыт кэрэ өйдөбүл-лэрэ өссө күүһүрэн, күн-дүркэйэн иһэллэр.

Оччолорго Хатын-Арыы нэһилигэр собо-тох начальнай оскуола баара. Онно үлэлэбит учууталларбытын Васи-льев Е. К., Эверстова Анна Егоровна, Тура-льснова Евгения Миха-йловна, Горохов Кон-стантин Ивановичи, Степанов Василий Ива-новичи уонна Заровня-ева Гликерия Егоровна киинлэр үөрэппит оло-лоро олус күндүтүк сым-наһас-сылаас тылларынан өйдөөн-санаан ылабыт. Билигин киһи буолар-быт туһугар элбэх сы-раларын, сүрэхтэрин сы-лааһын биэрбит, оһону олус таптыыр, аһын-гас сүрэхтээх, кыһамны-лаах, сэмэй дьоммутугар махтана саныыбыт уонна киинлэринэн киэн тут-табыт.

Бүгүн билиги киин-лэртэн биридэстэрин Ок-тябрь саастыылаабын Гликерия Егоровна За-ровняева туһунаа кэп-сизэхпитин баһарарыт.

Гликерия Егоровна 1917 сыллаахха сэтгэни 12 күнүгэр Уус-Алдан оройуонугар I Суотту нэһилигэр Анна уонна Егор Заровняевтар диэн орто бааһынай ыалга төрөөбүт. Түөрт биридэ төрөөбүттэртэн иккитэ

эм-том суох кэмгэр ыалдыан эрдэ өлбүттэрэ.

Ийэтэ Анна Ивановна кыһа үс саастаагар, уон алталаагар аҕата Егор Васильевич өлөн, чороччу улаатан эрэр кыыс төгүрүк тулааһа хаалбыта. Инньэ гынан бэрт кыһалбалаахтык үө-рэнэн Суотту сэттэ кы-лаастаах оскуолатын бү-тэрбитэ. Ити кэмгэ ки-нинэхэ саамай чугас ки-

таах» диэн девиннэи күүрээниэх үлэ ытыл-лыбыта.

«Дэ үксө сүүрбэччэ улахан киһи, үксэ хому-нуустар, оһонньоттор үөрэммиттэрэ. Үксүлэрэ дойдугараччы ааҕар буолбуттара: Гаврильев Өндөрөй, Винокуров Арамаан, Протопопов Уйбаан, Соловьева Ааныс (Елена Кирсановна ийэ-тэ) до.д.а. Итилэртэн

үлэтигэр күүс-көмө буол-бута. Хомойуох иһин, ыарахан ыары буулаан оһолоро кыра эрдэхтэри-нэ күн сириттэн арах-сыбыта.

«Ити үлэлэбит сыл-ларбар элбэх үчүгэй учууталлары кытта үлэ-лээн кэлбитим», — диэн кэпсээнин салгыр. Ол курдук магнайгы нас-тавингыны Сысолятина Анна Ильинична туһу-

кентьевич үлэ, черчение учуутала, методист учуу-тал, «Педагог мастер-умелец», Дьяконова Пе-лагея Даниловна мате-матика учуутала, норуот үөрэбириитин туйгуна, Николаева Евдокия Се-меновна нуучча тылын учуутала, норуот үөрэ-бириитин туйгуна, Бу-нашева Матрена Нико-лаевна нуучча тылын учуутала, норуот үөрэ-бириитин туйгуна, Саха АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала. Око-нешникова Елена Ки-рсановна нуучча тылын учуутала, интернет сэ-биздессэһэ.

Маркова Анна Гаври-льевна художественнай оскуола учуутала.

«Ким элбэби ингэрим-мит — дьоллоох үөрэ-нээчи, ким элбэх ки-нинэхэ элбэби инэрбит — дьоллоох учуутал», — диэн итинэи этэн эрдэх-тэрэ. Тустаах үлэтин та-һынан соботох хаалан баран, алта оһотун-кө-рөн-истэн, бүүбэйдээн, улаатыннарар, атахтары-гар туруорарга соботох ийэ төһөлөөх эрэи кэр-бүтэ буолуой?

Онтон бүгүн Гликерия Егоровна оһолоро мизэ-тэлэрин буланнар, сөбү-лүүр идэлэринэн үлэли-хамсы сылдыбаллар. Бү-гүн кырдыгас учуутал 26 сэн эбэтэ.

Быйыл Улуу Октябрь 80 сылын туолар кэрэ-бэлиэ юбилейин көрсө биһи убаастыыр учуу-талбыт 80 сааһын том-точчу туолар.

Гликерия Егоровна, Эйгин улуу Өктөөп саастыылаабын, 80-нун туолар үөрүүлэх юби-лейгэнин үөрэппит оло-лорун итиник-истинник эбэрдэлибит. Эйиэхэ барба махтал тыларын этэбит.

Кырдыры билиммэккэ өссө даһаны оһолоргор, ыччаттаргар сүбэ-ама буола сылдьаргар баһа-рабыт.

Е. ПЕТРОВА,
М. БУРНАШЕВА,
үөрэппит оһолорго,
Аппааны.

ЮБИЛЕЙГЫНАН, КҮНДҮ УЧУУТАЛБЫТ!

һитэ география учуута-лынан үлэлиир тастын таайа Васильев Георгий Васильевич сүбэтинэн үөрэбин салгыт Дьо-куускайга кэлбитэ. Билэ-ргэ-көрөргө баһалаах эдэр-кээн кыыс Дьо-куускайдаабы педучили-це студентката буолар дьолломмута. Оччотоо-бута сэри ыар сылла-рыгар, ыраахтан сыл-дыар тулааһа оһолорго ас-танас тийбэтэ кэм-нэх буолуо дуо!

«Хантан да көмөтө-ньымата суох, аһыр-аһаабат сылдьан үөрэм-митим эгэ танас кэлиэ дуо?» — диэн Гликерия Егоровна харааста ахтар.

1943 сыллаахха учи-лищетын ситинилээхтик бүтэрэн Нам оройуону-гар Хатын Арыы нэһи-лигэр «Түөрт кылаас-таах Ленскэй начальнай оскуолаба» ананан үлэ-лиэ тахсар.

Дэ итинтэн ылата эдэр учуутал кэнчээр-ыччаты үөрэтэр сында-баннаах үлэтэ саһала-нар. Саҥа кэлбит эдэр киһинэхэ элбэх общест-веннай үлэ сүктэриллэр.

Ол курдук, пионер ба-һаатайа, уус-уран само-дельность куруһуна, нэһиликкэ улахан дьо-но үөрэттин (ликбез). Ол кэмгэ «Биридэ үөрэ-бэ суох киһи суох буолуо-

наһаа улгумнук Ааныс ылыммыта. Хараба мел-төх, дьүлэй, олох куһа-баннык истэр киһинэхэ үөрэби ыһаах быһы-лаах этэ. Кинигэ, суру-наал бөбөгүн ааһара».

Иккис сылыгар Хаты-рыкка үлэлиэ барар. I кылааска 40 оһону үө-рэппит. Эчи, элбэбин! Саҥа үлэлээн эрэр ки-һинэхэ А-ны, Б-ны араар-бат кыракый дьону аа-барга, суруйарга, суот-туурга үөрэтэр төһөлөөх сыраны-сылбаны, түбүгү эрэйбитэ буолуой?

Ити сылга саамай ча-былхайдык өйдөөбүт кү-нүнэн — Кыайы күнэ. «Онно курдук дьон уйа-дыйа үлэбүтүн, санаата көтөбүлүбүтүн өйдөө-бөппүн», — диэр Гли-керия Егоровна.

Үпүс сылыгар эмиз Ленскэй начальнай ос-куолатыгар төһөн кэлэр уонна бу дойдуга бука-тыннаахтык олохсуйар. Ол курдук олоһун ар-гыһын, сэрииттэн саҥа кэлбит олохтоох маннаа-бы уолу Винокуров Кон-стантин Васильевичи кытта дьоллорун холбо-һон мал буолбуттара. Кэргэнэ Константин Ва-сильевич — Аба дойдү сэриитин кыттылааба, музыкаба дэлиттэр та-лааннаах буолан, кэргэ-нин үөрэх тас өттүнэби

нан бу курдук ахтар-ылыммыта. Хараба мел-төх, дьүлэй, олох куһа-баннык истэр киһинэхэ үөрэби ыһаах быһы-лаах этэ. Кинигэ, суру-наал бөбөгүн ааһара».

Дэ, итинтэн ылата сүүрбэ алта сыл устата тохтоло суох үлэлээн, 1969 сыллаахха пенсияга тахсан оһолор.

Учууталга үөрэппит оһотун ситиниэт саамай үрдүк наһарада. Глике-рия Егоровна үөрэппит оһолоро араас идэлээх дьон буолан үлэли-хам-сы сылдыбаллар. Киин-лэртэн Эверстова Мари-я Егоровна — үрдүк үөрэхтээх учуутал, нууч-ча тыла, ССРС Верхов-най Советын депутаты-нан буола сылдьыбыта, Эверстова Люция Васи-льевна Саха республи-катын үтүөлээх враһа, Корякина Елизавета Прокоевна омук тылын учуутала, норуот үөрэ-бириитин туйгуна. Нов-городов Григорий Гри-горьевич математика учуутала, норуот үөрэ-бириитин туйгуна, Слеп-цов Иннокентий Инно-

тартан ортоһунан 6 центнер үүнүү ылылына. П. Е. Те-рехов салайар «Чачы» баа-һынай хаһаайыстыбата 22 гектартан 30 тоннаны, гек-тартан ортоһунан 12 цент-нер сизмэни хомуйда. Пар-тизан нэһилигэр П. А. Ба-ншев салайар «Сындьыс» бааһынай хаһаайыстыбата 13 гектартан, гектартан ор-тоһунан 10-нуу центнер сиз-мэни ыла. Эмиз итинник көрдөрүүнү «Модут» ГУП ситистэ. Хаһаайыстыба 180 гектартан 190 тонна бурду-гу ыла. I гектартан 10,5 центнер сизмэ үүнэрилиннэ.

Ынах сүөһүнү уонна сыл-дыны итинигэ, бордуюксу-йаны онорууга көрдөрүү сэм-мэй. Ол курдук улуус үрдү-нэн алтынны I күнүгэр 19598 ынах сүөһүлээхпит. Ол иһигэр ынар ынага 7073. Маны таһынан 8642 сылгы уонна 2687 сибиннэ итиллэр. Ити былырыгыгы туһааннаах кэмгэ тэнгэ-тэххэ ынар ынахтан уонна ийэ сибиннээтэн атын көр-дөрүүлэргэ таһыны түһүү-лээхпит. Улуус үрдүнэн 9 ый түмүгүнэн ааспыт сыл көрдөрүүтүттэн 691 тонна элбэх үүт ыанна. Онон үү-тү туттарыга государствен-най сакааһы 3100 тонналаах таһымы аһара толорор кыах-тар бааллар.

Ааспыт сайын улуус үрдү-нэн 8700 кг. кымыс онорул-лан нэһилиэннэбэ тиэрди-линнэ. Хатын Арыы нэһи-лигэни «Туйах» бааһынай хаһаайыстыбата (сал. И. И. Эверстов) 2000 кг. кымыһы онорон ыһаахха эрэ буол-

бакка, атырдыах ыһыгар ти-үүнү ылылына. П. Е. Те-рехов салайар «Чачы» баа-һынай хаһаайыстыбата 22 гектартан 30 тоннаны, гек-тартан ортоһунан 12 цент-нер сизмэни хомуйда. Пар-тизан нэһилигэр П. А. Ба-ншев салайар «Сындьыс» бааһынай хаһаайыстыбата 13 гектартан, гектартан ор-тоһунан 10-нуу центнер сиз-мэни ыла. Эмиз итинник көрдөрүүнү «Модут» ГУП ситистэ. Хаһаайыстыба 180 гектартан 190 тонна бурду-гу ыла. I гектартан 10,5 центнер сизмэ үүнэрилиннэ.

Ынах сүөһүнү уонна сыл-дыны итинигэ, бордуюксу-йаны онорууга көрдөрүү сэм-мэй. Ол курдук улуус үрдү-нэн алтынны I күнүгэр 19598 ынах сүөһүлээхпит. Ол иһигэр ынар ынага 7073. Маны таһынан 8642 сылгы уонна 2687 сибиннэ итиллэр. Ити былырыгыгы туһааннаах кэмгэ тэнгэ-тэххэ ынар ынахтан уонна ийэ сибиннээтэн атын көр-дөрүүлэргэ таһыны түһүү-лээхпит. Улуус үрдүнэн 9 ый түмүгүнэн ааспыт сыл көрдөрүүтүттэн 691 тонна элбэх үүт ыанна. Онон үү-тү туттарыга государствен-най сакааһы 3100 тонналаах таһымы аһара толорор кыах-тар бааллар.

Ааспыт сайын улууска үү-нүү үчүгэй буолан кырата суох бордуюксууа онору-луна. Ол эрэри атылаа-һына, батарыта олус эрэй-дээх буолла. Үүт, эт эмиз итинник балаһыаннааха-тар. Быйыл түөрт нэһилик-кэ «Россаха» лизинговай хампааньа нөһү үүтү упа-кокалыыр, икки нэһилик-кэ үүттэн оноруллубут бор-дуюксууаны анал иһиттэр-гэ кутар оһолордоруналары аһалан үлэлэттибит. Ол гы-нан баран, опыпыт суоһа, сайын үүт саамай ынар кэ-

ХОТУУРГУН КЫҢЫН УКТАН

Кыһыккы дьыбардар... Бааһынайдар сүбэлэһэллэр

Норуот айымньытын уонна сынналагын киингэр, тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин күнүгэр аналлаах үөрүүлээх муннах ытыллыбытын туһунаа иһитиннэ-рини бэчээттээбипит. Хаһааппыт бүгүнгү нүөмэригэр улуус дьаһалтатын баһылыгы солбуйааччы А. А. Бочкарев дакылаатытан уонна кэпсэтиигэ кыттыбыттар этиилэриттэн билиһиннэрбит.

А. А. БОЧКАРЕВ, дьа-һалта баһылыгы солбуйаач-чы.

— Тыа хаһаайыстыбата «Эһиннэ-быһына» диэн тыл-лар кэлин сылларга үгүстүк иһиллээлэр. Ол эрэри тус бэйэм санаабар урукку ту-луга былаан, хаачахтаа-һын, бирикээс эрэ күүһүнэн оһорбут төриилтэр, билин-ни кэм ирдэбиллэригэр сөп түбэһиннэрэн уларыһыыла-ра, аныгы олох ирдэбилэ. Де-мократия, көнүл үйэтигэр саһаны сатаан тобулбат, булбат-талбат, үбү-харчыны аахпат-суоттаабат, ийэ си-риттэн, сүөһү иһититтэн, киһи аһын-үөлүн туһаа ба-һаарыттан туора турар дьонтон көдүүс кыра.

Урукку өттүгэр үлэһиттэр-гэ сыһыан хамнас төлөө-бөт, бюджетка, дьонго, тэ-риилтэргэ миллиардынан солкуобай иэстээх, боро-дууксууалара ноһотун сап-пат, үлэһиттэрин аһарын кэ-ринин үлэһэн кыһан хаач-чыбат хаһаайыстыбаларга, рынок экономической меха-низмнарыгар сөп түбэһи-нэрэн уларыты, реформа ытыллыбыта.

1990 сылтан бары онорон

таһаарар төриилтэри кытта улуус тыатын хаһаайысты-батын көрдөрүүлэрэ сылла-та таһыны түспүттэрэ. Үүт онорууга сылга 8—10 ты-һынча тонна онугар 3—4 ты-һынча тоннаба диэри, эт 5—6 тыһынча тоннатан 700—1500 т. диэри түстүлэр.

Ыһыллар бааһыналар иһ-нэрэ 2,5—3 бүк, ынах сүө-һү, сылгы аһааннара бил-лэрдик аччаатылар. Кыстык аайы 1000-ба тийер ынах сүөһү, сылгы биридэ кэпсэ-йэ кэтэ суох көннүүн өлөр.

Ити быстыы соһулуан сал-гы барбат инниттэн, төһө даһаны өйбүт-санаабыт би-линги балаһыаньаны бы-таанник ылынар, улуус он хаһаайыстыбата бытарыан, кыра, тэттик хаһаайысты-баларга араһытылар. Саҥа хаһаайыстыбалар РФ саҥа гражданскай кодексатыгар олоһуран государственнай регистрацияны бардытын тү-мүгэр 38 юридическай си-рэйдээх, ол иһигэр 19 произ-водственной кооперативтар, 13 толору уонна итэһэллээх табаарыстыбалар, алта хаач-чактамыт эппизитнээххэ обществолар, ону тэнэ, 78 юридическай сирэйэ суох

бааһынай хаһаайыстыбалар, ол эбэтэр предпринимател-лэр төриилиннэр.

Бытарыбыт уон хаһаа-йыстыба барыта 1044 үлэ-һит киһи баар буоллаһына, саҥа төриллибит хаһаайы-стыбаларга 1106 киһи үлэһэн хабылына.

Уларыта тутуу сүрүн сы-ла-соруга туохханы?

Бастакытын, тыа сир-гэр дьинигэр хаһаайынар баар буолдулар. Бааһа-дуолга сыһыан «Бу миэнэ» диэн өйдөбүлүнэн тосту ула-рыйда. Иккиннин, кыраны ороскуотуран үгүс бордуюк-сууаны ылы. Аһаан-суот-таан үлэлээһин. Усунуһун, саҥа схеманан элбэх тэн баайыһылаах хаһаайыстыба-лар үөскээһинэр конкуренция саһаланна. Төрдүнүнэн, хас биридн тыа хаһаайыстыба-тын үлэһитэ бэйэтэ бас би-лэр сирдээх-уоттаах буолуу-та — тыа сирин экономика-тын сайдытын сүрүн ха-йысхатын олоххо киллэрини. Бэһиннэн, улууска тыа ха-һаайыстыбатын төриилтэ-рин тэрийэр-правовой фор-малара билинги соһуоннар-га, ону тэнэ ырыһыак усу-луобуйатыгар сөп түбэһэл-лэр хааччылына. Ол түмү-гэр мантан антаа саҥа ха-йысхаларга үлэлээһингэ са-һахтары арыар кыахтар үөскэтиллэр.

Ааспыт сайын хаһаайы-стыбалар 3 тыһ. тонна хор-туопһуу хомуйдулар. Хаты-

рыккан «Күндүл» бааһынай хаһаайыстыбата (сал. Соло-вьев А. П.) 3 гектартан 40 тонна үүнүүнү ыла. Гек-тартан ортоһунан 133 цент-нер хомулуна. Нам сэлэ-нээтигэр И. В. Охлопков салайааччылаах «Сайылык» бааһынай хаһаайыстыбата 12 гектартан, гектартан ор-тоһунан 116-лыы центнери үүнүрдэ. М. К. Аммосов аа-гынан потребительскай коо-перативтан «Түмүү» ПК (сал. Корякин Г. И.) 15 гек-тартан 175 тоннаны хо-стоон, гектартан ортоһунан 116 центнер үүнүүнү ыла.

Улуус үрдүнэн 336 гектар-тан ортоһунан 166 центнер үүнүү ылылына. А. А. Кузьмин салайар «Кэскил» бааһынай хаһаайыстыбата 30 гектартан 1120 тонна, I гектартан 373 центнер үү-нүүнү хомуйда. Бөтүгтэн «Дьулус-97» бааһынай ха-һаайыстыбата (сал. М. П. Сивцев) 3 гектартан 80 тон-на, I гектартан ортоһунан 276 центнер үүнүүнү ыла. II Хомуустаахтан «Үүнэр» коллективнай хаһаайыстыба (сал. А. Ф. Степанова) 18 гектартан 450 тонна, I гек-тартан ортоһунан 237 цент-нер үүнүүнү хомуйда. Пар-тизан нэһилигиттэн В. В. Мордосов салайар «Парти-зан» ПК 20 гектартан 450 тоннаны, гектартан 230 цент-нер оһуруот аһын үүнүрдэ. 1413,5 гектартан 840 тон-на бурдук хомулуна. Гек-

Кыһыҥгы дьыбардар... Бааһынайдар сүбэлэһэллэр

(Иннин 3 стр. көр.)

мигэр упаковкаламмыт үүт аһыһытыгар тиэртэ. Дьокуускайга бэйэтэ анал мас сыһынаах эрэ хаһаайыстыба бордодууксуйатын киллэрэр буолан бу оборудованиеларынан үүтү сатаан тахсылаахтык астаабатыбыт. Маны тэнгэ халбаһы оҕорор сыабы үлэбэ киллэрбиппит бэйэтин кыаһын толору туһаммата. Онон үүтү, эти астааһынга сыһынаах үлэ күүтэр.

Инникитин улуустуругар үүтү, эти, тыа хаһаайыстыбатын бордодуукталарын астааһынга ханнык сүрүн хайысхаларга күүспүтүн түмэн үлэлиирбит сөптөөбүн быһаарынарбыт наада. **Бастакытын**, эһилиги сүрүн сорукуптуунан бордодууксуйаны атыылаһын, батары, астааһын уонна онон харчыны киллэрини хааччыйы. Ол инниттэн атылыыр, атыылаһар пууннары улуус кинигэр, ону тэнгэ эһиликтэргэ тэрийи. Астааһынга оҕоһуллубут программаны олохто киллэрин, эбэтэр тыа хаһаайыстыбатын инфраструктуратын тэрийи.

Иккиннэн, сир кытта үлэни күүһүрдүү, табаткы туһаны. Манна сиртэн ылылар бордодууксуйаны оҕорууга сирбит-уоппут сөптүүбөһөрүн, баай опьттаах специалистар баалларын, бордодууксуйаны батарыга табыгастаах транспортнай схеманы туһанарбытын, кылаабынайа үгүс эһиликтэргэ Дьокуускай чугаһын болботоо ылыахтаахпыт. **Усунун**, билигин саҥа гражданскай кодексанан, бааһынай хаһаайыстыбалар, тэриктэлэр тыа хаһаайыстыбатын бордодууксуйатын эр оҕоруунан буолбакка, ханнык баһарар сокуонунан көнүлүмүт хайысханан үлэлиэхтээхтэр. Ол курдук дьибэ-уокка туттулар табаары, атах таһаһын, тас таһаһы тигэр, сибэккيني, эмтээх оту үүннэрэр, туризм

мигэр дьарыктанар, эһиликтэһэ араас өгөнү оҕорор, атылыыр-эргинэр хаһаайыстыбалары тэрийи, ол эбэтэр булугас-талыгас өйдөөх-санаалаах дьону өйөөһүн политика баһаарытаах. **Төрдүһүнэн**, саҥа сокуоннарга олобуран улууска кооперациялааһыны салгы сыйыннары. Бордодууксуйаны батарыга, астааһынга, араас өгөнү оҕорууга, үбүхарчыны биһир сиргэ түмөн сүрүн сыалга-сорукка туһаныга о.д.а. биһиргэ кооперациялаан үлэлэһин билигин кэм, олох көрдөбуллэрэ. **Бэсининэн**, государственнай көмө харчыта хайдах туһанылаһахтаабыт? СР Президентэ М. Е. Николаев көмө харчыны ыраас харчынан буолбакка уматыгынан, оҕуруунан, лизинговай техниканан биһиргэ эпиптэ. Бу болпуруоска улуус тыатын хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин сүбэ мунһаһын оҕорон эти киллэрэргэ дакылаатчыт эттэ.

СЫСОЛЯТИН Г. П., тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальнига.
— Быһыл күһүн 300 т. ыһы сизэмтэ, 1200 т. хортуппуй эһилиги ыһыга уурулунулар. Ааспыт саас 105 тонна сизэмэ, 350 тонна хортуппуй атын удуустартан, республика таһыттан тиэллибиттэрэ. 370 т. от көмө быһытынан Сунтаар улууһугар ытылыһна.

Итинтэн салгы күһүҥгү үүнүүнү батарыга ыраахтар үскээбиттэрин, ол түмүгэр бордодууксуйа сыаната намтаабытын тустарынан Сысолятин Г. П. иһитинэриитигэр эттэ.

КУЗЬМИН А. А. «Кэскил» бааһынай хаһаайыстыбатын баһылыга, СР Государственной премиятын лауреата:
— Улуус дьаһалтата бааһынай хаһаайыстыбаларын өйүүрүн, тыа хаһаайыстыбатын бордодууксуйатын бэйэ-бэ турар сыаната үрдүгүн, ол эрээри атыылаһар сыаната наһаһын, хамнас кэ-

мигэр кэлбэтин бэлиэтээтэ. Бааһынайдар оҕорон таһаарыт бордодууксуйаларын батарыга баар ыраахтар тыуоратыга миэстэтигэр «Сахаландкорпорация» филиалларын тэрийэн үлэлэтэр наадалааһын, хаһаайыстыбалар экономическай өттүнэн барыстаахтык үлэлииллэрингэр тиксэр ходоһуатын нормативын 10-20 гектарынан быһар сөптөөбүн эттэ. Сүөһү иһититигэр бааһынай хаһаайыстыба сүүһүнөн ыһаһы туттаһына, онно сөптөөх ходоһуанан хааччылыһаһына, ирдэбилгэ эппиттир баһаны оҕоһунааһына, иһити таһынан хас биһирди ыһаһын 3000-4000 кг. үрүн илгэни ылаһына эрэ барыстаахтык үлэлиһин аһыһна.

УВАРОВ П. П., «Агропромпроект» АО генеральной директара.
— Ырыһынак ордук тыа хаһаайыстыбатын сайдытыгар ыраахтар үскээтэ. Республика эһиликтэһэтин, ол иһигэр тыа сирин олохтоохторун өйдөрө-санаалара аныгы ирдэбиллэргэ сөп түбэһиннэрэн уларыһыта олус бытаан. Биһиргэ экономиканы сайыннары, уларыта тутуу олохто кирииллэрин тэтимэ наһыһах.

Биһиги иһититигэр бүгүн (тыа хаһаайыстыбатын бордодууксуйатын оҕорооччуларга) икки сүрүн болпуруос турар. **Бастакыта**, тыа хаһаайыстыбатын бордодуукталарын переработкалаһын. **Иккиннэн**, оҕорон таһаарыт бордодууксуйабыт сыанатын чыпчэти. Ол инниттэн аан дойдуга тарһаммыт онна биһирэбили ылыт саҥа технологияны киэҥник туһаны, — диэтэ Петр Петрович.

Итинтэн салгы кини Голландия хортуппуйу үүннэрээчиллэрэ 70 дойдуга бэйэлэрэ үүннэрбит хортуппуйдарын атылыһылларын, биһир гектартан ортотунан 300-500 центнер хортуппуйу үүннэрэллэрин, тыа хаһаайыстыбатын бордодууксуйатын оҕорууга АХШ кэһиттэн аан дойдуга иккис миэстэлээхтэрин, хортуппуйу үүннэри технологиятын тарһаталларын кэһсээтэ. Голландия хортуппуйу үүннэрэр технологиятын Саха сиригэр киэҥник туһанан, үүнүүнү үрдэтэр көдүүстээһин, оҕуруоту үүннэриһин дьарыктанар специалистары билигин технологияга үөрэттэрэр наадалааһын эттэ.

Тыа хаһаайыстыбатын бордодууксуйатын оҕоруунан дьарыктаначчылар, бордодууксуйа бэйэ-бэ турар сыанатын чыпчэтигэ болдомтолорун ууруохтаахтарыгар, онуоха сөптөөх технологияны, билигин оборудованиени, техниканы, айылҥа гааһын туһанар сөптөөбөр болботону тарта. Кини салаһар тэриктэтэ аныгы ирдэбилгэ эппиттир оборудованиени, ууну ыраастыар фильтрдары атын дойдулартан аһалан атылыһы кыахтаахтарын иһитиннэрдэ.

Кэһсэтигэ кытыннылар: **Павлов Д. М.**, М. Аммосов аатынан потребительскай кооперация председатели, **Осипов В. В.**, «Модут» ГУП директара, **Архипов Н. Е.**, ветстанция начальнига, **Еремеев И. Л.**, СР үтүөлөөх агронома, пенсионер, о.д.а. Киһилэр харчы суоһар, бордодууксуйаны батары ыраахтарын кэлэр өттүгэр тыа хаһаайыстыбатын бордодуукталарын переработкалаһыны тэрийэр, эһиликтэргэ бордодууктаны тутар пууннар, бэйэлэрин үлэлэрин-хамнастарын, баар ыраахтар тустарынан кэһсэтиллэр.

В. СЫРОМЯТНИКОВ.

Сани-полис Намнааһы генеральной агентствота ахсынны 1 күһүттэн ахсынны 30 күһүгэр диэри тутуу страховкатыгар, мал-сал страховкатыгар, оһол страховкатыгар дуоһабаһаһааччыларга Ороһоһоптооһу чыпчэти скидкатын туһаннарар. Страховкалаһарга тэһэйи, сани-полис страховой компаниятын өгөтүһүн туһаныһи!

Сани-полис Намнааһы генеральной агентствота.

Өр кэмгэ биһиргэ үлэлэбит коллегабыт, Россия журналистарын союһун чилиһэнэ, методист-учуутал
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
биһиги кэһкээбиттэн эмискэ өлөн туорааһынан оболоругар, аймахтарыгар, билэр дьонноругар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.
Нам I №-дээх орто оскулатын коллектива.

Нам селотун дьаһалтата улуус үөрэһирингэ управлениетын методист-инспектара, педагогическай үлэ ветерана, журналист
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
өлбүтүгэр оболоругар, аймахтарыгар, доһотторугар дириг кутурбанын тиэрдэр.

Биһиргэ үөрэммит табаарыһытыгар СГУ юридическай факультетын преподавателигэр
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
ка кини дьибэ-кэргэнигэр таптыр аһалара, эһилэрэ
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
эмискэ ыалдьан өлбүтү-дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.
1982 с. 10 «в» кыл.

Педагогическай үлэ ветерана, коллегабыт, учууталбыт
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
өлөн туорааһынан дириг кутурбаммытын оболоругар, аймахтарыгар биллэрэбит.
Нам I сүһүөх оскулатын коллектива.

Салбаһ орто оскулатын коллектива олохтоох дьаһалта специалиһа
УШНИЦКАЯ
Февронья Дмитриевна
таптыр убайа улуустааһы үөрэһирин управлениетын инспектара
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
соһумардык өлбүтүнэн дириг кутурбанын тиэрдэр.

Нам улууһун компартиятын райкома, партия чилиһэнэ, педагогическай үлэ ветерана
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн оболоругар, аймахтарыгар, чугас доһотторугар дириг кутурбанын тиэрдэр.

Салбаһ эһилигин администрацията, эһиликтэ олохтоохторо дьаһалта специалиһыгар
УШНИЦКАЯ
Февронья Дмитриевна
таптыр убайа журналист, педагогическай үлэ ветерана, улуустааһы үөрэх салаатын инспектара
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
өлбүтүнэн дириг кутурбанын тиэрдэллэр.

Оһо эйгэтин Түөлбэтин педколлектива улуустааһы үөрэх управлениетын методист-инспектара
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбанын тиэрдэр.

Т. Бүрэ аатынан Бөтүн орто оскулатын коллектива методист-учуутал, журналист
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
эмискэ ыалдьан өлбүтүгэр оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбанын тиэрдэр.

Биһиргэ үөрэммит табаарыһыт, доһобут РФ Журналистарын союһун чилиһэнэ, методист учуутал, үөрэх улуустааһы управлениетын инспектара
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
эмискэ ыалдьан өлбүтүгэр биһиргэ төрөөбүт балтыгар Февронья Дмитриевна, оболоругар, аймахтарыгар, билэр дьонноругар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.
Нам орто оскулатын 1954 сыллаах выпускниктара.

Хатырык олохтоох дьаһалтата, ветеранарын сэбиэтэ, орто оскуола коллектива
УШНИЦКАЯ
Рум Дмитриевич
өлбүтүгэр оболоругар, аймахтарыгар дириг кутурбанын тиэрдэллэр.

Коллектив Намского Центра обучения молодежи выражает глубокое соболезнование детям и родным по поводу безвременной кончины методиста Намского УУО
УШНИЦКОГО
Рума Дмитриевича

С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной кончине дорогого мужа, отца, дедушки, ветерана педагогического труда
ШАПОШНИКОВА
Владимира Петровича
последовавшей на 66-м году жизни, 5 декабря 1997 г.
Родные.

Администрация, профком, студпрофком Намского педагогического училища выражают глубокое соболезнование жене Валентине Павловне, детям, внукам по поводу кончины после тяжелой болезни преподавателя педагогики, ветерана педагогического труда
ШАПОШНИКОВА
Владимира Петровича

Ветераннар улуустааһы сэбиэттэрэ Нам олохтооһо, педагогическай үлэ ветерана
ШАПОШНИКОВ
Владимир Петрович
өлбүтүгэр боһуоньук дьибэ-кэргэнигэр, аймахтарыгар, доһотторугар дириг кутурбанын тиэрдэр.

Күндүтүк саныыр үөрэһипит обобуттар Васильев Спиридон Дмитриевичка, кэргэнигэр Лидия Агеевнага, көмүс чыһаахтара, убайа Сергейгэ тапталлаах соһотох быраата
АЛЕША
хомолтолоохтук күн сириттэн суох буолбутунан дириг кутурбаммытын тиэрдэбит, ыар аһыһаларын тэнгэ үлэстэбит. Олох салбаһар, кытаатын тулуйуһун.
Учууталгыт Анастасия Гаврильевна, Иван Ильич.

УШНИЦКАЯ Рум Дмитриевич



Россия Журналистарын союһун чилиһэнэ, элбэх көлүөнэ ыччаты үөрэтэн олох суолугар таһаарыт методист-учуутал, улууһун олох-

тоохторун улахан убаастаһылынан туһаммыт **УШНИЦКАЯ** Рум Дмитриевич биһиги кэһкээбиттэн бу дьыл ахсынны 5 күһүгэр

өлөн туораата.

Рум Дмитриевич 1936 с. Нам улууһун Бөтүг эһиликтэргэ төрөөбүтэ. 1958 с. Саха государственнай университетин бүтэрэн баран икки сыл Советскай Армия кэһкээтигэр сулууспалаабыта. Сулуоспа кэһиттэн Хатырык орто оскулатыгар физика учууталынан үлэһин сырытаһына Средненскэй оройуноһугар комсомол райкомун бастакы секретарынан талбыттара.

Талан ылыт идэтинэн олоһун бүтэһик күһнэригэр диэри үлэлээн бар-дьон убаастаһылынан ылан «учууталлар учууталлара» дьибэ ааттанар буолбута. Оскуола директорынан, үөрэх салаатын методистинан, инспектo-

рынан үлэһин сылларыгар кэһгэ билиһлээх лектор, пропагандист быһытынан биллибит.

Кэһники сылларга Рум Дмитриевич журналист быһытынан талаана аһылыбыта. Олох сизрин-майгытын ырытан суруйуулара аһааччылар сэнэрииллэрин тардыбыта. Саха киһитэ сахалыы өйдөөх-санаалаах буолуутугар ыстатыйаларын ситимин анаабыта, өссө да салгыр киһгэ былаанын дьылҥа хаан бьастаһа.

Эйбэс, киһгэ дуһалаах доһобутун, табаарыһытын сүтэрибит. Рум Дмитриевич Ушницкай сырдык кэриһэ умнулуу суоһа.

Табаарыстара.

Биһиги аһабытын, убайытын, эһэбитин үлэ тыл ветеранын Аргунов Иван Алексеевичи тинэх суолугар атаарыт ыраахан, түбүктээх күһнэригэр үтүө тылларынан, сүбэлэринэн күүс-көмө, өйөбүл буолбут бар дьоммутугар Намнааһы промкомбинат генеральной директара Румянцев М. И., сыах маастара Макаров А. Г., кылаабынай бухгалтер Матвеева М. С., кассир Авксентьева Н. И., биһиргэ үлэлэбит табаарыстара, ыалларбытыгар: Лебедева А. А., Дьяконова В. Е., Николаев Володяга барба махталбытын тиэрдэбит. Барытыгар үтүө доһобуйаны, дьолу-соргуну баһарыт.

Кэргэнэ, уола, кыһа, кийиһтэ.

Редактор В. Г. КАСЬЯНОВ.

ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 21496, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640, Бухгалтерия — 21141. «Нам» телерадиостудия — 21632.

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэбитин, дьибэит аадырыһын чуолкай ыйыһ. Автор этэрэ мэддэй хаһыт санаатыннын биһир буолуохтаах дьибэ буолбат.

«Энсийэли» — Нам улууһун хаһыата; 678040, Саха Республикага, Нам с. Октябрьскай уул., 1. Учредителлэр: Нам улууһун дьаһалтата, «Сахаландполиграфиздат» национальная компания. С. Р. бэчээт уонна маассаһай информация көһүлүн көмүскүүр региональная инспекциятын регистрацияламмыт № Я 0095.

Нам улууһун типографията: 678040, Нам с. Ленскэй уул. 85. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 бэч. лийс. Нэдиэлэбэ үстэ таһсар. Индексэ 54889. Тираһа 1696. Бэчээттэннэ 08.12.97 с. Саһаһын №-рэ 135